

CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
Sekretarijat za uređenje prostora
i održivi razvoj

URBANISTIČKO- TEHNIČKI USLOVI
-za izradu tehničke dokumentacije-

Objekat: Stambeni objekat

Lokacija: urbanistička parcela UP 1-33 DUP-a "Podbišće 1",
odnosno kat. parcela br. 429/2 i djelovi kat. parcela br. 429/3 i 973 KO Podbišće

Mjesto: Mojkovac

Podnosilac zahtjeva: Bošković Božo

Mojkovac, 23.01.2017.godina

CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
Sekretarijat za uređenje prostora
i održivi razvoj
Broj:09/2-352/16-47- 48
Mojkovac: 23.01.2017.godine

Na osnovu člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List CG" br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i Odluke o donošenju i usvajanju DUP-a "Podbišće 1" ("Sl.list CG"- Opštinski propisi br. 25/15), postupajući po zahtjevu Bošković Boža iz Mojkovca br. 09-1730 od 05.12.2016. godine, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, **i z d a j e**

URBANISTIČKO- TEHNIČKE USLOVE -za izradu tehničke dokumentacije-

Urbanističko- tehnički uslovi definišu način izgradnje stambenog, stambeno- poslovnog ili poslovnog objekta na urbanističkoj parceli UP 1- 33 DUP-a "Podbišće 1", planirane namjene stanovanje male gustine, tip 2- stanovanje sa djelatnostima (SMG-2), gdje djelatnosti mogu zauzeti do 100% BRGP objekta.

Urbanistička parcela UP 1-33 je formirana na osnovu plana parcelacije i obuhvata kat. parcelu br. 429/2 i djelove kat. parcela br. 429/3 i 973 KO Podbišće u površini od 688m².

Ovi uslovi se izdaju za površinu urbanističke parcele od 688 m², odnosno površinu koja se utvrdi Elaboratom parcelacije po planskom dokumentu.

I PODACI IZ KATASTARSKOG OPERATA- KO Podbišće

Podaci o parcelama				Udio u površini UP (m ²)	Podaci o vlasniku ili nosiocu prava		
Br. PL	Broj / Podbr.	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina (m ²)		Naziv nosioca prava- adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
176	429/2	Pašnjak	580	cca 621	Bošković Božo, Mojkovac	Sopstvenik - Posjednik	1/1
	429/2	Kuća i zgrada	76				
224	429/3	Dvorište	358	cca 25	Zejak Stojka, Mojkovac	Sopstvenik - Posjednik	
350	973	Auto put	30 099	cca 42	CG-subj.rasp.Vlada CG		
Ukupno:				688			

Ne postoje tereti i ograničenja.

Podaci u tabeli su preuzeti iz: PL 176 - Prepis br.116-956-2251/2016, PL 224 - Prepis br.116-956-2250/2016 i PL 350 - Prepis br.116-956-2252/2016 KO Podbišće od 06.12.2016. izdatih od strane Uprave za nekretnine - PJ Mojkovac. Kat. parcele su identifikovane na topografsko- katastrskoj podlozi koja je sastavni dio DUP-a, odnosno Kopiji plana br. 116-959-422 od 06.12.2016.godine izdatoj od strane Uprava za nekretnine- PJ Mojkovac.

U cilju otklanjanja neažurnosti na katastrskim podlogama koje su evidentirane prilikom izrade plana, a u cilju efikasnijeg sprovođenja istog donešena su sljedeća pravila kao osnov za njihovi otklanjanje:

- U slučaju neslaganja podataka iz Plana o katastarskim parcelama, njenim granicama i površinama, mjerodavni su zvanični, ažurni katastarski i vlasnički podaci.
- Dozvoljeno je preoblikovanje granica definisanih urbanističkih parcela u slučajevima:
 - prilagođavanje granica urbanističkih parcela ažurnom katastarskom stanju, i
 - prilagođavanje granica urbanističkih parcela u cilju rješavanja susjedskih prostornih odnosa.

Ove promjene granica urbanističkih parcela se sprovode u procesu izdavanja urbanističkotehničkih uslova i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i mogu biti samo iz domena tehničkih ispravki granica parcele a nikako njihova suštinska promjena. Ispravka granica urbanističkih parcela se vrši isključivo uz validnu pravnu dokumentaciju i pismenu saglasnost svih vlasnika parcela (str. 58).

Elaborat parcelacije po planskom dokumentu je sastvni dio tehničke dokumentacije.

II USLOVI ZA IZGRADNJU

IDENTIFIKACIJA				POSTOJEĆE				PLANIRANO								KOMENTAR-ODNOS PARAMETARA
BROJ BLOKA	BROJ URBANISTIČKE PARCELE	NAMENA URBANISTIČKE PARCELE	POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE (m2)	POSTOJEĆA NAMJENA	POVRŠINA POD POSTOJEĆIM OBJEKTIMA (m2)	SPRATNOST POSTOJEĆIH OBJEKTA	BRGP POSTOJEĆIH OBJEKATA (m2)	PLANIRANA POVRŠINA POD OBJEKTOM (m2)	PLANIRANA SPRATNOST OBJEKTA	PLANIRANA BGP UKUPNO (m2)	BGP STANOVANJE (m2)	BGP DJELATNOSTI (m2)	INDEKS ZAUZETOSTI	INDEKS IZGRADJENOSTI	STATUS OBJEKTA I MOGUĆE INTERVENCIJE	
1	UP 1-33	SMG2	688	SMG	113	P+Pk	191	344	P+1+Pk	500	350	150	0,5	-	DN	

- Navedeni urbanistički parametri predstavljaju maksimalne parametre izgradnje za UP 1-33 preuzete iz tabele u poglavlju 6.2. Analitički podaci plana.
- Objekat može biti i manjeg kapaciteta od datog ili se može realizovati fazno do maksimalnih parametara.
- U zoni stanovanja male gustine (SMG-2), djelatnosti mogu zauzeti i 100% BRGP. Djelatnosti u ovim objektima podrazumjevaju centralne i komercijalne sadržaje (djelatnosti) koje svojim karakterom ne narušavaju integritet osnovne funkcije stanovanja, kao što su: trgovina, zanatstvo, poslovanje, ugostiteljstvo, servisne i druge usluge, advokatske kancelarije, i sl.
- U jednom stambenom objektu može biti organizovano maksimalno 4 stambene jedinice.
- Na jednoj urbanističkoj parceli se može podići drugi objekat, ukoliko ukupna gradnja na parceli zadovoljava propisane urbanističke parametre. Kao zasebni objekti na parceli se mogu graditi pomoćni objekti i garaže.
- Detaljni uslovi za izgradnju na urbanističkoj parceli UP 1-33 sadržani su u **Separatu sa urbanističko - tehničkim uslovima za izgradnju objekata stanovanja male gustine, tip 2 - stanovanje sa djelatnostima**, koji je dat u prilogu.
- Prilaz lokaciji, odnosno urbanističkoj parceli UP 1-33 je sa jugozapadne strane parcele, sa postojeće ulice odnosno magistralnog puta M2, planirane širine DUP-om 7 m sa obostranim trotoarima širine 2m, a prema uslovima nadležnog organa iz oblasti saobraćaja.

III USLOVI U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA

1. Predmetni objekat projektovati u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekta.
2. Pri izradi tehničke dokumentacije poštovati Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94 i 26/07, "Sl.list CG", br. 28/11).
3. Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
4. Pri izradi tehničke dokumentacije poštovati Tehničke preporuke EPCG:
 - Tehničke preporuke za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje);
 - Tehnička preporuka-Tipizacija mjernih mjesta;
 - Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja;
 - Tehnička preporuka TP-1b- Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4kV
5. Pri projektovanju koristiti Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br. 40/13) i Pravilnike na osnovu ovog zakona:
 - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl.list CG", br. 33/14);
 - Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima ("Sl.list CG", br. 41/15);

- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl.list CG", br. 59/15);
 - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl.list CG", br. 52/14).
6. Tehničkom dokumentacijom predvideti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata, a u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG", br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11).
 7. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG", br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG", br. 8/93).
 8. Shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG", br. 34/14) pri izradi tehničke dokumentacije predvideti propisane mere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.
 9. Pri izgradnji objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog Ministarstva.
 10. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zašttu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o životnoj sredini ("Sl.list CG", br. 48/08, 40/10 i 40/11).
 11. Situaciju u projektu uraditi u preglednoj razmeri u skladu sa Pravilnikom.

III PROJEKTO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I KORACI DO IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Ovi urbanističko- tehnički uslovi su osnov za izradu tehničke dokumentacije na osnovu koje će se (pored ostalih, zakonom predviđenih i ispunjenih uslova) izdati građevinska dozvola za predmetni objekat.

1. Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono- tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta uz obavezno poštovanje urbanističko- tehničkih uslova.

Projektno- tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa članovima 76,77,78,79,80, 83, 84 i 85 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata , Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije ("Sl.list CG" br.23/14), Pravilnikom o načinu obrade površina i zapremine objekata ("Sl.list.CG" br.47/13), odnosno Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6, Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti ("Sl.list CG" br.48/13), Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima ("Sl.list CG" br.24/10 i 33/14), drugim važećim normativima, stanadardima i preporukama, kao i uslovima Javnih preduzeća.

Reviziju projektno- tehničke dokumentacije uraditi u skladu sa sa članovima 86, 87, 88, 89 i 90 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta ("Sl.list CG" br.23/14). Odredbe člana 86 ne odnose se na porodične stambene zgrade, osim u situacijama kada se prizemna etaža planira za poslovanje.

2. Po osnovu uslova i u skladu sa zakonom, investitor je dužan da, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole ovom Sekretarijatu dostavi:

- deset primjeraka tehničke dokumentacije na nivou Glavnog projekta, od kojih tri u analognom obliku i sedam u zaštićenoj digitalnoj formi;
- dokaz o riješenim imovinsko pravnim odnosima za parcelu, na kojoj se planira izgradnja objekta koji je predmet ovih uslova, ukoliko isti nijesu bili riješeni prilikom izdavanja UTU;
- dokaz o osiguranju od odgovornosti **investitora** i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo idejni, odnosno glavni projekat, za direktnu štetu učinjenu trećim licima u skladu sa članom 71 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

3. Investitor građenje objekta može započeti na osnovu građevinske dozvole, glavnog projekta, dokaza o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknada za komunalno opremanje na osnovu čl.66 i 105 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i dokaza o izvršenim obavezama u skladu sa posebnim propisima.

IV SASATAVNI DIO URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA

1. Separat sa urbanističko - tehničkim uslovima za izgradnju objekata stanovanje male gustine, tip 2- stanovanje sa djelatnostima (SMG-2).
2. Izvod iz grafičkog dijela planskog dokumenta (namjena površina, parcelacija i regulacija, saobraćaj, hidrotehnička infrastruktura- vodovod, elektroenergetika, telekomunikaciona infrastruktura i pejzažna infrastruktura) za UP 1-33 u analognoj formi.
3. Saobraćajno- tehnički uslovi za izradu projektne dokumentacije br. 03-12525/2 od 12.01.2017.godine, Direkcija za saobraćaj, Podgorica, dostavljeni i zavedeni 17.01.2017.godine, a po zahtjevu od 23.12.2016.godine.
4. Uslovi za mjesto i način priključenja na vodovodnu infrastrukturu, br. 66 od 20.01.2017.godine, DOO "Komunalne usluge- Gradac", Mojkovac, dostavljeni i zavedeni 20.01.2017.godine, a po zahtjevu od 26.12.2016.godine.
5. Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje elektroenergetskih uslova za priključenje, br.20-06-95 od 12.01.2017.godine, DOO CEDIS-Region 6, Bijelo Polje, dostavljeni i zavedeni 12.01.2017.godine, a po zahtjevu od 27.12.2016.godine.

NAPOMENA: Ovi urbanističko tehnički uslovi važe do dana donošenja novog DUP-a.

Dostavljeno: 1x naslovu; 1x u predmet i 1x arhivi.

Obradila:

Ivana Medojević, spec.arhitekture




Sekretar
Jović Marković



IZVOD IZ DUP-A "PODBIŠĆE 1"

05. PLAN PARCELACIJA, NIVELACIJE I REGULACIJA, UP 1-33

R 1:1000



LEGENDA



granica plana

2

broj urbanističkog bloka

P+1+Pk

planirana spratnost objekata



drumski saobraćaj



vodotoci

PARCELACIJA

UP 2-08

granica i broj urbanističke parcele

479

granica i broj katastarske parcele

naknadno ažuriran katastar

REGULACIJA, NIVELACIJA

GL1

građevinska linija

RL

regulaciona linija



CRNA GORA

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

Direkcija za saobraćaj

Broj: 03 - 12525/2

Podgorica, 12.01.2017.godine

Crna Gora			
ОПШТИНА МОЈКОВАЦ			
Приј.	17-01-2017		
Бр.	09	24	Вриједност

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj

PREDMET: SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Veza: Vaš zahtjev br.09/2 - 68 - 1924 od 23.12.2016.godine

Direkcija za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Opštine Mojkovac - **Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj**, za potrebe investitora Bošković Boža iz Mojkovca, radi izdavanja saobraćajno tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, za izgradnju stambeno poslovnog objekta na urbanističkoj parceli **UP 1-33 DUP-a "Podbišće 1"** koja se sastoji od katastarske parcele br. 429/2 i djelova katastarskih parcela br.429/3 i 973 KO Podbišće, a shodno članu 16 stav 1 alineja 11 Zakona o putevima („Sl. List RCG”, br.42/04 i „Sl. List CG”, br.21/09, 54/09, 40/10, 36/11 i 40/11) izdaje sljedeće:

SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. OPŠTI SAOBRAĆAJNO TEHNIČKI USLOVI

- **Regulaciona linija** na predmetnom potezu je definisana DUP-om "Podbišće 1" i ona je spoljašnjom ivicom trotoara koji je planiran širine 2m. Na predmetnom potezu državni put je planiran ($2 \times 3.50\text{m} = 7.00\text{m}$ sa obostranim trotoarima širine po 2.00m).
- **Građevinska linija prema državnom putu** (građevinska linija predstavlja liniju na, ispod i iznad površine zemlje do koje može da se planira najistureniji dio objekta, G1, G2 i G0 prema državnom putu su na isoj udaljenosti), i **definisana je DUP-om "Podbišće 1" na 6,5m od regulacione linije (spoljašnje ivice trotoara).**
- Predmetna urbanistička parcela saobraćajnu komunikaciju treba da ostvari direktno sa državnog puta.

2. Posebni saobraćajno - tehnički uslovi

Posebni saobraćajno – tehnički uslovi definišu se na osnovu parametara koji su propisani u urbanističko – tehničkim uslovima, ranga državnog puta, parametrima državnog puta, potrebama prilaznog puta (priključka na državni put), očekivanom opterećenju na prilaznom putu, situacije i konfiguracije terena itd.

- Na priključcima prilaznih puteva sa državnim **magistralnim** putem neophodno je obezbijediti odgovarajuću preglednost za učesnike u saobraćaju.

- Računska brzina za proračun priključaka na državni put je dozvoljena brzina na državnim putu a to je $V_r = 60 \text{ Km/h}$.
- Radijuse isključnih i ulivnih traka sa i na državni put projektovati po važećim propisima i standardima za računsku brzinu $V_r = 60 \text{ Km/h}$.
- Mjerodavno vozilo za proračun definiše se na osnovu potrebe prilaznog puta (**neophodna djelatnost planiranog objekata**) u zavisnosti od djelatnosti definiše se mjerodavno vozilo (putničko, teretno ili teško teretno vozilo).
- **Obavezno je sagledavanje šireg prostora (postojeći prilaz za postojeći objekat), neophodno je objedinjavanje u jedan jedinstveni prilaz – priključak.**
- Horizontalna i vertikalna signalizacija mora biti upodobljena sa kategorijom puta na koji se vrši priključenje.
- Odvod atmosferske vode sa platoa, prilaznog puta i planiranih objekata predvidjeti tako da atmosferske vode ne dotiču državni put.

Prije izrade Glavnog projekta, potrebno je izvršiti geodetsko snimanje, uraditi geodetsku podlogu u $R = 1000/500$ (250), te uzdužne profile saobraćajnica prilagoditi terenu i okolnim objektima, uz obavezno postizanje podužnih i poprečnih nagiba, potrebnih za odvođenje atmosferskih voda.

Kolovoznu konstrukciju definisati u skladu sa parametrima saobraćajnog opterećenja, geotehničkim karakteristikama terena, klimatskim uslovima, raspoloživim resursima (prirodni i vještački) i tehnologijom građenja.

Projektnu dokumentaciju – Glavni projekat - faza saobraćaja – urađenu u skladu sa gore propisanim uslovima, važećim propisima i standardima sa izvještajem o izvršenoj tehničkoj kontroli (izvještaj o reviziji) dostaviti Direkciji za saobraćaj za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI,
Radojica Poleksic, dipl.ing.grad.

R. Poleksic
Marko Spahić, građ. tehničar

M. Spahic

Dostavljeno

- naslovu x2
- u spise predmeta
- arhivi



DIREKTOR,
Savo Parača

S. Parača

Broj: 66
Mojkovac, 20. 01. 2017. god

ОПШТИНА МОЈКОВАЦ			
Примљено: 20-01-2017			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
09	39		

Vojislava Sćepanovića bb
+382 (0)50 - 470 - 200
Email: gradacmojkovac@gmail.com

DOO „Komunalne usluge – Gradac“ rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, broj 09/2-68-1925 od 26.12.2016. godine u predmetu izdavanja hidrotehničkih uslova i mjesta priključenja na infrastrukturu, objekta sa namjenom porodičnog stanovanja na urbanističkoj parceli UP 1-33 DUP-a "Podbišće 1" odnosno na katastarskoj parceli br. 429/2, djelovima kat. Parcela br. 429/3 i 973 KO Podbišće.

Na ime podnosioca **Bošković Božo** iz Mojkovca, a u skladu sa članom 62 a, Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekta (Sl. List CG br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14) i z d a j e:

USLOVE ZA MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA NA VODOVODNU INFRASTRUKTURU

Vodovodna mreža

Planirani objekat na opisanoj urbanističkoj parceli moguće je priključiti na sistem Javnog vodosnabdijevanja priključkom 1/2' u šahti koja se nalazi, jednim dijelom, u dvorištu gdje je planiran objekat.

U sklopu rješenja hidrotehničke instalacije objekta projektovati šaht dimenzija 80 x 80cm, sa pripadajućim instrumentom za mjerenje potrošnje (vodomjerom) i neophodnim fazonskim djelovima.

Odvođenje otpadnih voda

Na urbanističkoj parceli ne postoji mogućnost za odvođenje otpadnih voda. Planirati izgradnju septičke jame.

OBRADIO,
Predrag Smolović

DOSTAVITI:

- 1* naslovu ✓
- 1* teh. službi
- 1* a/a

IZVRŠNI DIREKTOR,
Ranko Mišnić



Примљено:	12-01-2017		
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
09	13		

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica Ulica Ivana Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Region <u>6</u> Ul. Volođina bb tel: +382 fax: +382 Br. <u>20-06-95</u> U B. Polju <u>12.01</u> 201 <u>7</u> godine
---	---	--

DOO "CEDIS" Podgorica –Region 6- Bijelo Polje, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj iz Mojkovca br. 09/2-68-1923 od 23.12.2016.godine(zavedeno br.20-06-11044 od 27.12.2016.g.), za za izdavanje elektroenergetskih uslova za priključenje budućeg objekta ,vlasništvo Bošković Boža iz Mojkovca donosi

RJEŠENJE

o odbijanju zahtjeva za izdavanje elektroenergetskih uslova za priključenje

- Odbija se zahtjev broj 20-06-11044 od 27.12.2016.godine, podnosioca Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj iz Mojkovca , za izdavanje elektroenergetskih uslova za priključenje budućeg objekta ,vlasništvo Bošković Boža iz Mojkovca iz tehničkih razloga.

Образложење

Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj iz Mojkovca, podnio je zahtjev broj 20-06-11044 od 27.12.2016.godine, za izdavanje elektroenergetskih uslova za priključenje budućeg objekta ,vlasništvo Bošković Boža iz Mojkovca na UP 1-33 DUP-a Podbišće 1 u Mojkovcu .Planirana je izgradnja objekta ,a nije oslobođen plac za izgradnju (preko pomenute parcele prolazi VN vazdušni vod) što je zabranjeno Zakonom o energetici čl.221 (Zakon o energetici „Sl.list CG „ br.005/16 od 20.01.2016.godine).

U postupku rješavanja zahtjeva, ocijenjeno je da postoje tehnička ograničenja za izdavanje elektroenergetskih uslova za priključenje budućeg objekta ,vlasništvo Bošković Boža iz Mojkovca , jer se iznad lokacije na kojoj treba da se izvode radovi nalazi VN vod „dalekovod Podbišće-Mojkovac“.

Radovi se ne mogu izvoditi dok se pomenuti vodovi ne izmjestu u skladu sa Zakonom.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Regulatornoj agenciji za energetiku, u roku od 15 dana od dana prijema. Žalba se predaje preko DOO "CEDIS" Podgorica.

Obradila,
Šef Službe za pristup mreži Regiona 6,
Violeta Knežević, spec.el.ing.



Dostavljeno :
1.Podnosiocu zahtjeva: Sekretarijatu za uređenje prostora
2. a/a

Rukovodilac Regiona 6,
Miloš Konatar, dipl.el.ing.

Crnogorski elektrodistributivni sistem
d.o.o. Podgorica
06